

EL DORADO IRRIGATION DISTRICT
PROJECT 184
STREAMFLOW AND WATER STORAGE FORECAST
2013 WY July forecast under **(CD)** water year type conditions.

DATE	S.F. BELOW KYBUR CFS	ALDER OUTLET CFS	CANAL FLOWS CFS	CAPLES STORAGE Stage	CAPLES STORAGE AF	CAPLES OUTLET CFS	SILVER STORAGE Stage	SILVER STORAGE AF	SILVER OUTLET CFS	ECHO STORAGE Stage	ECHO STORAGE AF	ECHO Creek CFS	ECHO Outlet CFS	ALOHA STORAGE Stage	ALOHA STORAGE AF	PYRAMID Flows CFS	HAZEL Flows CFS	RES. 1 Flows CFS	P.H. Flows CFS
7/1/2013	51	0	117	61.36	21940	20	21.41	8000	5	5.95	1926	6	0	18.85	4513	70	0	30	80
7/2/2013	45	0	115	61.30	21903	20	21.33	7961	5	5.94	1923	6	0	18.63	4391	70	0	30	80
7/3/2013	45	0	110	61.23	21860	20	21.25	7921	4 or NF	5.93	1920	6 or NF	0	18.41	4268	70	0	30	80
7/4/2013	45	0	120	61.14	21804	30	21.17	7882	4 or NF	5.92	1916	6 or NF	0	18.19	4145	70	0	30	85
7/5/2013	45	0	120	61.04	21742	30	21.09	7843	4 or NF	5.91	1913	6 or NF	0	17.97	4024	65	0	30	85
7/6/2013	45	0	120	60.94	21680	30	21.01	7804	4 or NF	5.90	1910	6 or NF	0	17.75	3906	65	0	30	85
7/7/2013	45	0	120	60.84	21618	30	20.93	7765	4 or NF	5.89	1906	6 or NF	0	17.53	3790	65	0	30	85
7/8/2013	45	0	120	60.73	21550	35	20.85	7725	4 or NF	5.88	1903	6 or NF	0	17.31	3671	65	0	30	85
7/9/2013	45	0	120	60.62	21482	35	20.77	7686	4 or NF	5.87	1900	6 or NF	0	17.09	3554	65	0	30	85
7/10/2013	45	0	120	60.51	21414	35	20.69	7647	4 or NF	5.86	1896	6 or NF	0	16.87	3439	62	0	30	85
7/11/2013	45	0	120	60.40	21346	35	20.61	7608	4 or NF	5.85	1893	6 or NF	0	16.63	3316	62	0	30	85
7/12/2013	45	0	120	60.28	21272	35	20.53	7570	4 or NF	5.84	1890	6 or NF	0	16.39	3194	62	0	30	85
7/13/2013	45	0	120	60.15	21192	40	20.45	7531	4 or NF	5.83	1886	6 or NF	0	16.16	3076	62	0	30	85
7/14/2013	45	0	120	60.02	21112	40	20.37	7492	4 or NF	5.82	1883	6 or NF	0	15.91	2952	62	0	30	85
7/15/2013	45	0	120	59.89	21033	40	20.29	7453	4 or NF	5.81	1880	6 or NF	0	15.67	2835	62	0	30	85
7/16/2013	45	0	120	59.76	20953	40	20.20	7410	4 or NF	5.80	1876	6 or NF	0	15.42	2714	62	0	30	85
7/17/2013	45	0	120	59.63	20874	40	20.11	7366	4 or NF	5.79	1873	6 or NF	0	15.18	2596	62	0	30	85
7/18/2013	45	0	120	59.49	20788	45	20.02	7323	4 or NF	5.78	1870	6 or NF	0	14.92	2472	62	0	30	85
7/19/2013	45	0	120	59.36	20709	45	19.93	7279	4 or NF	5.77	1866	6 or NF	0	14.67	2357	62	0	30	85
7/20/2013	45	0	120	59.23	20630	45	19.84	7236	4 or NF	5.76	1863	6 or NF	0	14.41	2237	62	0	30	85
7/21/2013	45	0	120	58.92	20442	45	19.75	7193	4 or NF	5.75	1860	6 or NF	0	14.15	2116	60	0	30	85
7/22/2013	45	0	120	58.77	20351	45	19.66	7149	4 or NF	5.74	1857	6 or NF	0	13.88	1994	60	0	30	85
7/23/2013	45	0	120	58.46	20164	50	19.57	7106	4 or NF	5.73	1853	6 or NF	0	13.61	1876	60	0	30	85
7/24/2013	45	0	120	58.30	20067	50	19.48	7063	4 or NF	5.72	1850	6 or NF	0	13.34	1757	60	0	30	85
7/25/2013	45	0	120	58.13	19965	50	19.39	7020	4 or NF	5.71	1847	6 or NF	0	13.06	1635	60	0	30	85
7/26/2013	45	0	120	57.96	19863	50	19.30	6977	4 or NF	5.70	1843	6 or NF	0	12.77	1512	60	0	30	85
7/27/2013	45	0	120	57.80	19767	50	19.21	6934	4 or NF	5.69	1840	6 or NF	0	12.48	1394	60	0	30	85
7/28/2013	45	0	120	57.62	19659	55	19.12	6892	4 or NF	5.68	1837	6 or NF	0	12.19	1272	60	0	30	85
7/29/2013	45	0	120	57.44	19552	55	19.03	6849	4 or NF	5.67	1833	6 or NF	0	11.9	1154	60	0	30	85
7/30/2013	45	0	120	57.26	19445	55	18.94	6806	4 or NF	5.66	1830	6 or NF	0	11.59	1032	60	0	30	85
7/31/2013	45	0	120	57.07	19332	55	18.85	6763	4 or NF	5.65	1827	6 or NF	0	11.27	915	60	0	30	85